

測点 観測日時	St.No.	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18			
	Lat.N	33° 22.92'	33° 20.93'	33° 17.74'	33° 23.56'	33° 26.79'	33° 29.91'	33° 35.56'	33° 32.50'	33° 29.36'	33° 34.77'	33° 38.21'	33° 41.37'	33° 45.55'	33° 42.47'	33° 39.26'	33° 43.92'	33° 46.90'	33° 49.31'			
	Lon.E	134° 15.16'	134° 18.25'	134° 22.92'	134° 28.58'	134° 23.92'	134° 19.41'	134° 25.13'	134° 29.63'	134° 34.05'	134° 39.82'	134° 35.14'	134° 30.62'	134° 37.86'	134° 42.53'	134° 46.92'	134° 53.72'	134° 49.60'	134° 45.64'			
観測月日		10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/7	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10			
	開始時分	14:51	14:08	13:13	12:15	11:26	10:47	13:00	12:20	11:32	10:43	10:02	9:26	15:43	15:07	14:27	13:38	13:03	12:31			
終了時分		15:03	14:30	13:35	12:34	11:45	10:58	13:10	12:31	11:52	10:58	10:11	9:33	15:52	15:16	14:38	13:52	13:11	12:39			
水温 ℃	0 m	26.61	26.51	27.95	25.33	25.59	25.97	25.67	26.16	26.71	27.16	26.47	26.17	25.48	25.75	25.47	25.58	25.61	24.90			
	10 m	26.58	26.50	27.32	25.30	25.41	25.59	25.59	25.91	26.68	27.09	26.42	26.18	25.49	25.76	25.48	25.58	25.62	24.85			
	20 m	26.01	26.27	26.92	25.18	25.37	25.66	25.66	25.82	26.34	26.55	26.37	26.23	25.46	25.55	25.48	25.56	25.63	24.78			
	30 m	25.50	26.12	26.34	25.46	24.60	25.53	25.40	25.83	25.59	25.79	26.24	26.19	25.36	25.17	25.47	22.94	25.54	24.75			
	50 m	24.07	24.32	23.47	23.25	24.49	24.01	24.54	24.00	24.04	21.35	25.52			24.13	20.24	20.11	24.93				
	75 m	20.46	19.59	19.74	19.19	20.11	20.63		20.96	21.37	18.62	18.86			19.39	17.74	18.08					
	100 m	17.88	16.59	17.38	17.48	16.64	19.23		17.70	17.65	16.84	16.91				16.07	16.96					
	150 m		14.18	14.15	14.15	13.59			14.24	14.29	13.63						14.52					
	200 m		11.69	12.46	12.22	11.22				11.48							12.05					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
塩分 P S U	0 m	33.649	33.638	33.895	33.091	33.688	33.172	33.121	33.837	33.856	33.908	33.892	33.730	33.675	33.805	34.004	33.908	33.863	33.260			
	10 m	33.660	33.641	33.845	33.140	33.647	33.446	33.332	33.764	33.854	33.905	33.891	33.756	33.675	33.809	34.007	33.911	33.867	33.322			
	20 m	33.627	33.691	33.778	33.229	33.641	33.648	33.515	33.743	33.857	33.941	33.888	33.785	33.692	33.786	34.008	33.927	33.880	33.457			
	30 m	33.567	33.771	33.658	33.703	33.416	33.735	33.697	33.763	33.777	34.025	33.884	33.782	33.772	33.711	34.009	34.363	33.902	33.688			
	50 m	34.078	33.987	34.145	34.138	33.889	33.915	33.792	33.834	33.845	34.436	33.852			34.104	34.570	34.578	33.939				
	75 m	34.362	34.544	34.559	34.575	34.542	34.392		34.373	34.432	34.546	34.541			34.549	34.585	34.579					
	100 m	34.572	34.586	34.615	34.609	34.584	34.499		34.590	34.603	34.583	34.561				34.553	34.561					
	150 m		34.502	34.500	34.499	34.469			34.503	34.508	34.475						34.506					
	200 m		34.380	34.414	34.405	34.359				34.368								34.399				
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
	m																					
気象・海象	海深 m	438.5	965	1220.8	1013	280	112.7	75.3	161.6	448.7	211.7	112.6	42.8	55.1	97.6	134.4	265.9	78.8	52.5			
	水色	7	7	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	7			
	透明度 m	13	17	23	12	23	14	10	15	22	22	17	22	16	18	18	20	18	10			
	波浪	4	4	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3			
	うねり	ENE-3	ENE-3	NE-3	NE-3	E-1	ESE-1	E-3	E-3	E-3	E-3	ESE-3	SE-3	SE-3	SSE-3	SSE-3	SSE-3	S-3	S-1			
	風向 (d)	NE	ENE	NE	NE	ENE	E	SW	SE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	N	NNE	NNE	N			
	風速 (m/s)	13.5	11.6	11.6	11.9	7.1	5.9	2.1	1.1	1.5	3.2	3	3.1	5.5	5.9	7.2	3	4.9	6			
	気温 ℃	26.3	25.6	27.4	25.6	26.6	26.7	25.6	25.8	25.2	25.3	25.6	26	20.8	20.7	21.3	22.4	22.6	22.9			
	雲形	Cu-St	Cs-Cu	Cs-Cu	Cu-St	Cu-St	Cu-St	Sc-Ns	Ns-St	As-Cu	Sc-St	Sc-Cs	Cs-Cu	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns	As-Ns		
	雲量	3	3	2	2	2	2	9	9	9	7	6	2	10	10	10	10	10	10			
	天気	bc	bc	b	b	b	b	c	c	c	bc	bc	b	o	r	r	d	o	o			
	気圧 hPa	1010.9	1010.9	1010.9	1011.6	1012.1	1012.3	1015.2	1015.9	1016.6	1016.8	1016.8	1016.8	1017	1016.9	1016.7	1017.2	1017.5	1017.6			
流況	10 m	流向 deg			90.6	200.9	335.3	91.9	262.8	156.7	217.8	234.8	52.6	74.3	161.8	207.2	234.7	246.2	239.9			
		流速 Kt			0.6	0.5	0.4	0.6	0.2	1.1	1.4	0.6	0.6	0.4	0.7	1.1	0.6	1	0.4			
	50 m	流向 deg			72.4	263.2	116.5	57.1	134.2	141.6	196.2	197.2		188.7	211.2	206.5	274.2	223.6				
		流速 Kt			0.7	0.3	0.1	0.7	0.4	1	0.8	0.2		0.4	0.5	0.5	0.3	1.1				
	100 m	流向 deg			46.4	251			346.3	132.5	65.1					237.8	232.5					
		流速 Kt			0.2	0.3			0.2	0.5	0.3					0.8	0.3					

緯度・経度は世界測地系(WGS-84)採用、無印は C T D (ICTD/DT2000) による (a) S T D (アレック電子AST-1000) による (b)水温計による (c)クロロテック (アレック電子ACL220-PDK) による (?)測器不明